



March 2009

Newsletter

Contents

<u>March Agenda</u>	<u>3</u>
<u>Highlighters in March</u>	<u>3</u>
<u>Activities for You & Your Child at Home</u>	<u>4</u>
<u>Birthday's in March</u>	<u>5</u>
<u>Reading Pyramid</u>	<u>6</u>
<u>Extra Curricular Activities at Prayag</u>	<u>7</u>

March Agenda

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday / Sunday
					1 Mar 09
2 Mar 09	3 Mar 09	4 Mar 09	5 Mar 09	6Mar 09	7 Mar 09 / 8 Mar 09
9 Mar 09	10 Mar 09	11 Mar 09	12 Mar 09	13 Mar 09	14 Mar 09 / 15 Mar 09
16 Mar 09	17 Mar 09	18 Mar 09	19 Mar 09	20Mar 09	21Mar 09 / 22 Mar 09
23 Mar 09	24 Mar 09	25Mar 09	26Mar 09	27 Mar 09	28 Mar 09/ 29 Mar 09
30 Mar 09	31 Mar 09				

Highlighters in March

27 Mar 2009

Friday

Holiday - Ugadi

Activities for You & Your Child at Home

Practical life Activities

Rangoli can be introduced.

Language Activities

Make a habit of writing notes to children and also encourage them to write notes for you. For e.g. "Please bring a ruler and a packet of biscuits from the shop when you are coming home in the evening."

Science Activities


Help your child to collect pictures of different animals and classify them under various groups such as mammals, reptiles, birds, amphibians and fish.

Birthdays in December



<i>02 Mar 2006</i>	<i>Madaha Tram Khan</i>
<i>04 Mar 2004</i>	<i>Samartha Ghosh</i>
<i>12 Mar 2004</i>	<i>Aditi Gairola</i>
<i>12 Mar 2004</i>	<i>Nidhi. A. Bhauser</i>
<i>15 Mar 2005</i>	<i>Lochan. T.P</i>
<i>15 Mar 2004</i>	<i>Medhaa</i>
<i>20 Mar 2004</i>	<i>Sohan. T.P</i>
<i>21 Mar 2005</i>	<i>Sujay Vijayakumar Sharma</i>
<i>21 Mar 2004</i>	<i>Dhathri Sanjay Rao</i>
<i>22 Mar 2003</i>	<i>Nitin. J</i>
<i>23 Mar 2004</i>	<i>Chirant Jalan</i>
<i>24 Mar 2005</i>	<i>Srirama Vishweshwara Swamy</i>
<i>27 Mar 2004</i>	<i>Vamshi. J. Manjari</i>
<i>27 Mar 2006</i>	<i>Samarth Koundinya</i>
<i>28 Mar 2003</i>	<i>Abhay Athreya Prasad</i>
<i>30 Mar 2005</i>	<i>Diya Prashant Simha</i>
<i>06 Mar 2006</i>	<i>Vanshika. N. Shetty</i>

Reading Pyramid



Extra Curricular Activities at Prayag

Jnana Lahari

[Extract the Real Essence]

Spiritual Sadana for building mind power

Shlokas & Bhajan Classes for all age groups
(Children above 3 years of age)

Every Man is Divine. But we do not know the divinity inherent in us. But the Indian tradition has many ways to understand what secret lies in every one of us. Our effort to know the divinity. Mind has to be empowered for this. Among many Sadana, Chanting of Shlokas, Singing Songs, Praising God, Listening Moral Stories, Reading and Reflecting upon Spiritual texts are very important. Practicing and adopting this in our daily routine increases our mind power. Knowledge, wisdom, concentration of mind are the benefits.

Classes starting at Prayag Montessori
Thursdays, 04.30 pm to 05.30 pm



Prayag Activity Centre

Afternoon Care Facility for Children

(Age Group 2 years to 10 years)

On Prayag Working Days, 01.00 PM to 06:00 PM

Western & Bharatnatyam classes

Age Group: 5 yrs & above

Contact our office if interested in enrolling for the above classes.